




Ke motlotlo ho ba seo ke leng sona

Metswalle


Ha ke ea sekolong kajeno
Mofumahatsana Silva a re
“Kgwele ena ke Motsheanong”
Ngwananyana enwa ya monyane ha a bone
Ka mo sheba, ha a feta pela ka!

Mantsiboya ka bolella mme Mme motswadi a re:
“Mo meme a tle hae a tlo bapala!”

Ka kgefutso e mong moshanyana a bapala a thotse
A dutse a le mong tlasa ho sefate
A mpona ka mmona, ka mo atamela
Ka re “Dumela”, a se ka nkutlwa.

Ka bolella ntate. A re ho nna,
“Ka le latelang
Mo phamisetsa letsoho o
tshehe le yena ka moso!”







Ha ke le lebenkeleng ka ya ho sheba
Le leng lesea la ntshosa haholo!

Ka nahana hore ha e le lena lesea le a mmakatsa
Empa Nkgono a re "Ke mpho e tswang ho Modimo"

Ka tshwara sa nkgono seatla,
Ha re itsamaela re ikela hae
A mpoella ka Down's Syndrome.



Motswalle wa ka Jasone o dutse setulong
Mme ka e nngwe nako batho ba a ema ba mo shebe

Maoto a hae ha a sebetse, ha a kgone ho tsamaya,
Hape o a bona ka moo batho ba mo shebang!

Jasone o re ha a kgathalle letho
O rata kolyana ya hae ka lebelo le makatsang la yona!

Kaofela re fapane ka tsela tse itseng
Empa re ka nna ra ba metswalle, mme ra bapala.

Ha ho tshwenye letho ka moo re bopilweng
Kaofela re ba Seema sa Mpone ke motlotlo
Ka hoo, ha ho kgathatse hoba o shebeha jwang
Etlo o tlo saena ya rona Buka ya Setswalle.

